ބީލަން ފޮތް

ތ. ގުރައިދޫ ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެކްސްކަވޭޓަރެއް ގަތުން

ތާރީޚް: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2024

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)386/386/2024/66

ކޯލުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސެކްޝަން 1

ބީލަން ޝީޓު

ރިފަރެންސް	ބީލަމުގެ ރިފަރެންސްތައް
1.1	މަސައްކަތް: ސްޕެސިފިކޭޝަންގައިވާ ފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެކްސްކަވޭޓަރެއް ގަތުން އިއުލާން ނަންބަރު: (IUL)386/386/2024/66 އިއުލާންކުރި ތާރީޚު: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2024
1.2	ބީލަމާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކާއި ސުވާލުތައް ފޮނުވާނީ، އިއުލާނުގައި ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
1.3	އަގު ހުށަހަޅަންވީގޮތް: ޖީ.އެސް.ޓީ ނާލާ މުދަލެއް/ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ ވެލިޑިޓީގެ ގޮތުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
1.4	ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި: ތަން: ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚު: 03 އޮކްޓޫބަރު 2024 ދުވަސް: ބުރާސްފަތި ގަޑި: 10:00
1.5	ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގައި ވާގޮތަށް) ހުށަހަޅާ ބީލަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. (އެކްސްކަވޭޓަރެއް ގަތުން)
1.6	ބީލަން ހުޅުވުން: ބީލަން ހުޅުވާނީ ހަމަޖެހިފައިވާ 1.4 ގައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.
1.7	ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 4 ގައި އެވަނީއެވެ.

ސެކްޝަން 2 – ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު

(ހ) އާއްމު މައުލޫމާތު

1	ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު	1.1	މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.
2	ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް	2.1	ބީލަން ހުށަހެޅުއްވޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/18) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
		2.2	2.1.1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް

2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް 2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް 2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް			
މިމާއްދާގެ 2.1 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަން ކުރިމަތިލެވޭނަމަ، އެކަން ބީލަން ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.	2.3		
ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.	3.1	ބީލަން ބަންދުކުރާނެގޮތް	3
ބީލަން އަންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައެވެ. މިންގަނޑުތަކަށް އަންނަ ބީލަމުގެ ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.	3.2		
ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންޓެކްޓް ހުށަހަޅާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެނގޭގޮތް އަންނަންވާނެއެވެ.	3.3		
ސިޓީއުރައިގެ ކަނާތްފަރާތުން މަތިކަނުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯން ނަންބަރު ލިޔެފައި އަންނަންވާނެއެވެ.	3.4		
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު ދެއްވާ މޯބައިލް ނަންބަރާއި ބީލަންފޮނުވާފަރާތުގެ ނަމާއި ބީލަމުގެ ކޮންކޮން ބަޔަކަށް ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.	3.5		
ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވި ސިޓީއުރައިގައި ބީލަން ސިޓީގައި ވާގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ.	3.6		
މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ބީލަން ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.	4.1	ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި	4
އީމެއިލް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.	4.2		
ޕްރޮޖެކްޓާބެހޭ ޑެޑްލައިން މިކައުންސިލުން އެކްސްޓެންޝަންދެވޭނަމަ، އެ އެކްސްޓެންޝަން އީމެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އީމެއިލް ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުކޮށްގެންނަމަވެސް، ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނުއިރު ދީފައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅައި އެކްސްޓެންޝަން ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސައި ދެވޭނެއެވެ.	4.3		
ބީލަމާއި އޮންނަންވާނީ މިއިޢުލާނުގެ 1 ގައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް ގައިވާ ލިޔުންތަކާއި ތަރުތީބުން ހިފެހެއްޓޭނެ ޓޭޕުން ބައިންޑް ކުރެވިފައެވެ. (ބީލަންފޯމާއި އެކު ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.	5.1	ބީލަން އޮންނަންވާ ގޮތާއި ބީލަމުގައި ސޮއި ކުރުން	5
ބީލަން އަންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ކޮމްޕިއުޓަރުން ޖަހައިގެން ފޮންޓް ފަރުމާކޮށް (ފަރުމާ ފޮންޓް ފަރ ބައިގެ ޓައިޕް ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ އަތުން ލިޔެފައި، ލިޔުންތަކުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްޙާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އޮތޯރައިޒްކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އިނިސިއަލް ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ	5.2		

#			
			ކޮންމެ ޕޭޖެއްގައިވެސް އެއީ ކިތައް ޕޭޖުގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ޕޭޖުކަން އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ޕޭޖު ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.
		5.3	5.3.1 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ބިޑުގައި ސޮއިކުރުމަށް، އެފަރާތްތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހައްގު ދީފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ" ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
			5.3.2 ޕާޓްނަރޝިޕްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ބިޑުގައި ސޮއިކުރުމަށް، އެ ފަރާތްތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހައްގު ދީފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ (ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ) ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
			5.3.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާސަން ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ބިޑުގައި ސޮއިކުރުމަށް، އެ ފަރާތްތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހައްގު ދީފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ (ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ) ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
			5.3.4 ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ޑޮކިއުމެންޓުތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް، އެ ފަރާތްތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހައްގު ދީފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ (ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ) ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
			5.3.5 ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބިޑުގެ ޑޮކިއުމެންޓުތަކުގައި ސޮއިކުރާއިރު، ޖެނެރަލް ކައުންސިލް ފަރާތްތަކުން ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
			ހުށަހެޅުމަށް ދިނުމަށް އެޕްރޫވް ކުރުމަށްފަހު ސީދާ ނުކޮށްދިނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ހުށަހެޅުމަށް ނުދެވޭނެކަމަށް ބެލޭ ތަރުތީބުން ހުށަހަޅާފައިވާ، 1 (އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ކުރީގެ މުއްދަތުގެ އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މިފަދަ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ނުބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
6	ހުށަހަޅާ ބިޑުގެ މުއްދަތު	6.1	ބިޑަކަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހަޅާނީ 1 (އެކެއް) ބިޑެވެ. އެއް ބިޑަށްވުރެ ގިނަ ބިޑު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބިޑެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
7	ބިޑު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު	7.1	ބިޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި ބިޑު ހުށަހެޅުމުގައި ކުރާ އެންމެހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބިޑެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ. މިކަމުގައި ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ކައުންސިލުން ޖަވާބުދާރީ ނުވާނެއެވެ.
		7.2	އަދި ހުށަހަޅާތީ އަދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެބިޑެއް މިކައުންސިލަށް ގެނެސްދިނުމާއި ހަމައެކަނި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ.
8	ބިޑުހުށަހަޅާނެ ތާރީޚާއި ބަލައިގަންނާނެ ގޮތް	8.1	މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10 ވަނަ ބާބުގެ ނަންބަރު 10.33 ގައިވާ ގޮތުން ބިޑުހުށަހެޅުމާއި އަމަލުކޮށް ބަލައިގަންނާނެއެވެ. އަދި އެއްގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެ ގޮތް އަމަލުނުކުރާ ނުވަތަ ފަރާތެއް ބިޑުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

9	އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް	9.1	ޕާކިން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި، ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެ ކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މައުލޫމާތު އެނގޭނެ ޑިކްލެއަރޭޝަނެއް ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ޑިކްލެއަރ ހުށަނާޅާ ހާލަތު އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންމެހާކަމަކާ ނުލައި އެ ޕާކިން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
10	ޕާކިން ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް	10.1	ޕާކިންގެ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކާއި އެގްރީމެންޓުގެ ބައިތަކެވެ. 10.1.1 ޕާކިން ޝީޓު 10.1.2 ޕާކިން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 10.1.3 އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތު އަދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް 10.1.4 ޑްރޯއިންގްތައް 10.1.5 މަސައްކަތާބެހޭ މައުލޫމާތު
11	ޕާކިންގައި ބޭނުންކުރާނެ ބަސް	11.1	ޕާކިން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޕާކިން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ޕާކިންގައި ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ދިވެހި ބަހުންނެވެ.
12	ޕާކިންގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާ	12.1	މި ޕާކިންގައި އަގު ކުޅުވާލަން ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
13	ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ތަކެތި/ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތަކުގެ މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓް	13.1	ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން އެކްސްޕީރިއަންސް ސެޓްފިކެޓް ހޯދިދާނެ. (ސަބްސްކްރިޕްޝަންގައިވާ)
		13.2	ސަޕްލަޔަރު ހޯދުނު އެކްސްޕީރިއަންސް ލެޓަރު މުއްދަތު ގާ ނުވަތަ ރިފަރެންސް އެއްކޮށް ފޮނުވާނެއެވެ.
		13.3	އެކްސްޕީރިއަންސް ލެޓަރ ފޯނުނަމްބަރާއި ކޮންޓެކްޓް ޕާރސަން ބޭނުންކުރާ ބިޑުތަކުގެ ތަފްސީލު ކަޑަ، ޓެއްޕާލާ، ހިޔާރު، މިހިން ބިޑުތަކުގެ އެއްބަސްވުމެވެ.
14	އަގު ހުށަހެޅުން	14.1	ޕާކިން ވަކިވަކިން އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ، އެކަން ޕާކިން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.
		14.2	ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން، އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ދައްކާ ޢަދަދު ވަކިން އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
		14.3	އަގު ހުށަހަޅާއިރު އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ލެޓަރހެޑްގައި އެކްސްޕީރިއަންސް ލެޓަރ މި ކައުންސިލާ ހަމައަށް ގެނެސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އެންމެފަހުގެ ހަމަޖެހުން ހިމަނައިގެންނެވެ. މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ހިސާބު ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. ޖީއެސްޓީ މައްޗަށް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މިކައުންސިލުންނެވެ.
15	މުއްދަތު	15.1	މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތަކަށް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
		15.2	މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މުއްދަތު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ.

		15.3	މަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ތިއްބެވުން އަންގާތާ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ، ދެން އިތުރު މުޢާމަލާތް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
16	ބީލަމުގެ މުއްދަތު	16.1	ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އިންސަރަންސާއި ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.
17	ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	17.1	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ބިޑްގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުންތައް މަދުނަމަ ނުވަތަ ނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. (ހ) ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 1) (ށ) ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ (ނ) ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 3) (ރ) ޖީ.އެސް.ޓީ/ މިނާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ) (ބ) ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް (ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް ނުވަތަ ފަހުން 3 މަސް ނުވާ) އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަމުންދާނަމަ، އެކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް (ޅ) ސަޕްލައިކުރާ މުދަލުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނެ ލިޔުން އަދި ފޮޓޯ. (ކ) ތަޖުރިބާ ދަލީލުކޮށްދޭ ލިޔުން (ޖަދުވަލު 2) ނޯޓް: ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގައި މަތީގައިވާ މައްދާތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރު (ހ) އިން (ޅ) އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެފަރާތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ނަންބަރު (ކ) ގައިވާ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެބައިން ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި ނަންބަރު (ޅ) ގައިވާ ލިޔުން ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
		17.2	ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ބިޑްގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުންތައް މަދުނަމަ ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުދެވޭނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 03 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
18	މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކާއި ގުޅޭ އަމަލު ކުރާނެގޮތް	18.1	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.
19	ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ ކުށްތައް އިސްލާހުކުރުން	19.1	ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އުސޫލަކަށް ބިޑްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާހު ކުރެވޭނެއެވެ.

20	ބީލަންތައް ޗެކުކުރުމާއި ބީލަންތަކުގެ ރެސްޕޮންސިވްނަސް ކަނޑައަޅުން	20.1	ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާތޯ ބަލާނެއެވެ. 20.1.1 ބީލަމަށް ސޮއިކޮށް ހަމަވާ ފުރިހަމައަށްކަން. 20.1.2 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރިހަމައަށްކަން.
21	ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުން	21.1	ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ 20.1 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.
22	ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައަޅުން	22.1	ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ، ބީލަން ވަޒަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން ބޮޑު ޕޮއިންޓް ނަގާ ފަރާތަކަށެވެ.
23	ބީލަން އެވޯޑް ކުރުން	23.1	ބީލަން އެވޯޑްކުރުމުގެ ސިޓީއާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ފޮނުވާނެއެވެ. ސިޓީގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު އަދި މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
		23.2	ބީލަން އެވޯޑް ކުރުމަށް ނިންމާ ފަރާތަށް މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާތާ 03 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓެއް އޮތް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
		23.3	އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 03 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
		23.4	މިމާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ބީލަން އެވޯޑް ކުރިކަމުގެ ސިޓީ ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތަށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
		23.5	ބީލަން އިވެލުއޭޝަން އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއްވޭތޯ މިކައުންސިލުން ބަލާ ކަށަވަރު ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާ ބެލުމުން، ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ ދައްކާ ރަސީދު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ރަސީދު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިނުލެވިއްޖެނަމަ، ދެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
24	އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން	24.1	ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.

		24.2	އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފެށުމަކަށްނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 17.9 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
25	ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުން	25.1	އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ، އަދި ބީލަންތައް ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއް ނޫންނަމަ، ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބީލަންތައް ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
26	ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް ހޮވައި އެކަން އެންގުން	26.1	ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތަށް އެންގޭގޮތަށް ބީލަންތަކަށް ޖުމްލަ ލިޔުމުން ސިޓީ ގެޓުން ކުރެވޭނެއެވެ. (ޖުމްލަ ދުވަސްތަކަށް ސިޓީ ބީލަމުގެ އަންގާ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.)
27	ޑިޕޮޒިޓް އެންގުން/މައުލޫމާތު	27.1	މިބީލަމަށް ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަގު 500,000.00 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ހުށަހަޅުއްވާ އަގުގެ 0.5 އިންސައްތައާއި 1 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން [illegible] ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. (ބޭންކް ގެރެންޓީ ކޮޕީ ނުވަތަ ފޮޓޯކޮޕީ) ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީގައި ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށް 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ގެ އިތުރަށް 28 (އަށާވީސް) ދުވަސް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
		27.2	ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.
		27.3	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަކުން ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
		27.4	މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ އަގުގެ 15 (ފަނަރަ) އިންސައްތަ ދޫކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހާޒިރުކޮށް މިކަމަށް އެދި ސިޓީއަކުން މި ކައުންސިލުގައި އެދުމުންނެވެ.

ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ 500,000.00 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގުގެ 2 (ދޭއް) އިންސައްތައަށްވާ ފައިސާ، ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.	27.5		
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.	27.6		
ބީލަން އިވެލުއޭޝަން އެވޯޑް ކުރުމުގެކުރިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއްވޭތޯ މިއިދާރާއިން ބަލާ ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާ ބޭނުމުން، ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކަށްނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކުރެވޭނީ މިއިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ ދައްކާ ހަމަކޮށް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ހަމަކޮށް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ދެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.	27.7		
ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ދޭ މުއްދަތުގައި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނަގާނެއެވެ.	27.8		
ބީލަން ވޮއްޓާރުކުރާއިރު މި މައުލޫމާތު ކުރެހުމުގައި ދިފާއުވާ މައުލޫމާތު ރަނގަޅުން ކޮށްދީ އަދި އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެ މައުލޫމާތެއް ހުށަހަޅައި، ބީލަމުގައި ހިމެނެންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ހަމަހަމަކަން ބީލަން ވޮއްޓާރުކުރުން ބީލަން ހުށަހަޅާކަމަކީ ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.	27.9		
އަންޑަސްޓޭންޑް ހުށަހަޅާފަރާތާއި ޖާއިޒާކުރުމުން ގުޅުމެއް ހުރިފަރާތްތައް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮންނަފަރާތްތައް މިކައުންސިލްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތުން މި ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، އެ އަންޑަސްޓޭންޑްގެ ބީލަން ކުރެވޭނެއެވެ. މި ނަންބަރުގައި ޖާއިޒާކުރުން ގުޅުން ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކަކީ، އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރިން/ދަރިންދަރިން، އެއްބަނޑު/އެއްބަފާ، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހުންނާއި، މުވައްޒަފު ކައިވެނިތަކުން އުފެދުނު އެއްބަނޑު/އެއްބަފާ މީހުންނާއި، އެމީހާގެ މައިން ބަފައިންނެވެ.	27.10		

		27·11	މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށް މި ކަރުދާހުގެ 6 ވަނަ ބައިގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަ، އެ އަންދާސީހިސާބު ބާތިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
		27·12	އަންދާސީހިސާބުތައް ހުޅުވާނީ ހަމަޖެއްސާފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބިޑަރުން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ/ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.
		27·13	ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 09·17 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސާރކިއުލަރ ނަންބަރު 13K/CIR/8102/10 ގެ ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބީލަމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައިވެސް އަމަލު ކުރަމުންދާނީ ދެންނެވުނު އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
		27·14	ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އެންގުމުގެ އިތުރުން މިއިދާރާގެ ވައިބަރ ގްރޫޕުގައި އާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ.
28	މާނަކުރުން	28·1	"މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ.
		28·2	"މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.
		28·3	"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތެވެ.
		28·4	"މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާ އަށެވެ.
		28·5	"އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށެވެ.
29	ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން	29·1	މި އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ދިވެހި ބަހުން ލިޔުމުންނެވެ.
		29·2	އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރަސްމީކުރާނީ އަތުންއަތަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ޕޯސްޓުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލަށް، ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަކަށެވެ.
		29·3	މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ، ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
30	ތިންވަނަ ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން	30·1	މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ބައެއް އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

31	އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު	31.1	އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތް/މަސައްކަތްތައް ކޮށްދީން ވާނެއެވެ.
		31.2	މަސައްކަތް ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ބާރު ނުފޯރާ ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ ގުނަވައިރަސްކޮރިނާ އާއި ގޮސްކަމުން ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި އެހާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ދިމާވިކަން އަނގާފައި (ރަސްމީ ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ) ލިޔުންތަކާއެކު މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
		31.3	އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެނީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
32	ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުން	32.1	އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާގައި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަނޑާނެއެވެ.
		32.2	ޖުމުލަ އަގު 5,000,000.00 (ފަސް މިލިއަން) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ދަށުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް، ފައިސާ ކަނޑާނީ ޖުމުލަ އަގުގެ 0.005 (ޕޮއިންޓް ސުފުރު ސުފުރު ފަހެއް) އާ ގުނަކޮށްގެން ދުވަހަކު އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކޮށްގެން ދުވަހަކު އަދަދުކޮށެވެ. ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = CP*0.005*LD CP (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގު LD (ލޭޓް ޑިލެވަރީ): ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް
		32.3	މަސައްކަތް ނިންމަން ލަސްވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ރަގަޅު ފެންވަރުން ފައިސާ ދޫކުރެއްވޭނަމަ، މަސައްކަތް ރަގަޅު ފެންވަރުން ބޭނުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނިންމަން ލަސްވި މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބެހެގެންވާ އަދަދުން ކަނޑައިގެން ބާކީ ފައިސާއެވެ.
		32.4	މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ލިކުއިޑް ޑޭމޭޖް ބޮޑުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
33	ރިޓެންޝަން ފައިސާ	33.1	މަސައްކަތުގެ އަގު -/500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ހުރިހާ ބިލެއްގެ 5% (ފަހެއް އިންސައްތަ) ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
		33.2	ރިޓެންޝަން ފައިސާ މަސައްކަތް ނިމުމާ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަސް ފަހުން އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.
			ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ނުވަތަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިފެކްޓްގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ޖުމުލަ އަގުގެ 5% (ފަހެއް އިންސައްތަ) ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. މި ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރީ ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅި 06 (ހައެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން ތަންކޮޅު ކުރަންޖެހި މަރާމާތުތައް ކޮންޓްރެކްޓަރު ކުރުމުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ލައްވައި އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްފަހު ދެންބާކީ އަގު ދިނުމަށްފަހު ބާކީހުރި އަދަދެވެ.

34	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ	34.1	ބީލަމުގެ ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
		34.2	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބަލައިގަތުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ބީލަމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ 2% (ދެ އިންސައްތަ) ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 8 ގައި ވާނެއެވެ.
		34.3	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބަލައިގަތުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަލައިގަނެވިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.
35	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ	35.1	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން -/6,000 (ހަހާސް) ރުފިޔާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
		35.2	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީގެ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއްކަމުގައެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 7 ގައި ވާނެއެވެ.
36	އެޑްވާންސް ފައިސާ	36.1	އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
		36.2	އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅަންވާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާތާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
		36.3	އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 9 ގައި ވާނެއެވެ.
		36.4	އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސް ގޮތުގައި ދޫވާ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ބިލްތަކުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

37	އެގްރިކަލްޗަރ ބާޒާރުކުރުން	37.1	އެއްބަސްވުމުގައި ބާޒާރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާނަމަ ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބާތިލު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
		37.2	އެއްބަސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފިނަމަ، ބަންދުނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެހާތަނަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު އަގާއެކު ލިޔެ، ދެފަރާތުން އެކުއްޕުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިންގާ ސައިޓްގައި ހުންނަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ނަގައި އެތަކެތި ބަންދުނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުރިން އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.
38	ފައިސާ ދޫކުރުން	38.1	ފައިސާ ދޫކުރާނީ މިއިދާރާއިން މަސައްކަތް ބަލައިގަތް ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
39	އެހެނިހެން ކަންކަން (އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ)	39.1	އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދަކާ އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޒުވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއް ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި އެއްބަސްވުން ބާތިލެއް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ މާއްދާއެއް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭގޮތް ވެއްޖެނަމަ އެ މާއްދާއެއް އިސްލާހު ކޮށްގެން ނަމަވެސް އެއްބަސްވުން އަމަލުކުރާނީ ދެފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށެވެ.
40	އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުން	40.1	އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ.
41	އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނު	41.1	އެއްބަސްވުން ހިނގާނީ، އަދި ތަފްސީރު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
42	ދެބަސްވުން	42.1	އެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ހައްލު ނުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

ސެކްޝަން 4

ޖަދުވަލުތައް

ޗެކްލިސްޓް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މިޗެކްލިސްޓާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރައްވައި އަންދާސީހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅުއްވަން އެދެމެވެ.
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ބިޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ނަން: ....

އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު	
ބީލަމުގެ ނަން:	ތ. ގުރައިދޫ ކާނި ގޯޅީ ކޮރުގެ މަސައްކަތަށް އެކްސްކަވޭޓަރއެއް ގަތުން
އިޢުލާން ނަންބަރު:	(IUL)386/386/2024/66
އިޢުލާނުގެ ތާރީޚް:	10 ސެޕްޓެންބަރު 2024
ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚާއި ގަޑި:	03 އޮކްޓޫބަރު 2024، 10:00

ބިޑާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް

#	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	ސޮފްހާ ނަންބަރު
1	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 1)	
2	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	
3	ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން/ބީ.އޯ.ކިއު)	
4	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 3)	
5	ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ)	
6	ބީލަމުގައި ސްޓޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުން (ފުލަހަރު ޑޮކް އެޖެންސީ)	
7	މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ (ދޫކުރި ފަހުން 03 މަސް ހަމަނުވާ)	
8	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (ޖަދުވަލު 7)	
9	6.1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނަމަ އެލިޔުން	
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ބިޑާގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތަކެއް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.		
10	ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 5 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި	
11	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި މިލިސްޓްގައިވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި	
12	ސޮފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކޮންމެ ސޮފްހާގެ ތިރިން ކޮންމެވެސް ސޮފްހާކަން އެނގޭގޮތަށް)	
13	ސޮފްހާތަކުގައި ހުރި ސްޓޭޕްލަރ ކޮށްގަނޑު ޖަހާފައި	
14	ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރި ފައިލްވާނުން ބައިންޑް ކުރެވިފައި	

ޖަދުވަލު - 1

	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު	
1.	**ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު**	
1.1	ނަން	
1.2	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު	
1.3	ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް	
2.	**ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު**	
2.1	ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން	ތ. ގުރައިދޫ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެކްސްކަވޭޓަރެއް ގަތުން
2.2	އިޢުލާން ނަންބަރު	(IUL)386/386/2024/66
3.	**ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު**	
3.1	ހުށަހަޅާ އަގު	
	ޖީ.އެސް.ޓީ	
	ޖުމްލަ އަގު	
3.2	ޖުމްލަ އަގު (ތާނައިން ލިޔުމަށް)	
3.3	މުއްދަތު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)	
4.	**ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު**	
4.1	މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިމާއިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމެންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.	
4.2	އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް، 3.3 ގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.	
4.3	މި ބީލަން ހުށަހެޅުމާ 30 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ވޭލިޑުކަމަށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭން އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.	
5.	**ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތް**	

ސޮއި		
ނަން		
މަޤާމު		
ތާރީޚު		

+(960) 6780715 info@thaaguraidhoo.gov.mv thaaguraidhoo.gov.mv

ޖަދުވަލު - 02

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް		
1.	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު	
1.1	ނަން	
1.2	ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް	
1.3	ވިޔަފާރި އެޑްރެސް	
1.4	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު	
1.5	ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު	
1.6	ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު	
1.7	ފޯން ނަންބަރު	
1.8	އީމެއިލް އެޑްރެސް	
2.	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުނެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)	
#	ނަން	މަޤާމު
3.	ޢާއްމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތް	

ޖަދުވަލު - 03

ފޯމު 03 (ޓީމް) އަހަރުގެ ތަޖުރިބާގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް				
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު				
#	މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު	މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް	މަސައްކަތްކުރި އަހަރު	މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
			ޖުމްލަ:	

ޖަދުވަލު - 04

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑު

އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު		
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް	ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު	ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު
އަގު	ލިބޭ ޕޮއިންޓް = އެންމެ ދަށް އަގު x 70 / ހުށަހަޅާ އަގު	70
މުއްދަތު	ލިބޭ ޕޮއިންޓް = އެންމެ ކުރު މުއްދަތު x 20 / ހުށަހަޅާ މުއްދަތު	20
ތަޖުރިބާ	މިބައިން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ވޭތުވެދިޔަ 03 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ނިންމުމުގެ ލިޔުމަކުން ބަލައި، ނިންމާފައިވާ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 01 ޕޮއިންޓެވެ. 05 (ފަހެއް) ލިޔުން އަދި އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިބައިން ފުލްމާކް ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.	05
ވޮރަންޓީ	މިބައިން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށް ކަމުގައި 01 އަހަރު ބަލައިގެންނެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރަކަށް 1 ޕޮއިންޓެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 05 ޕޮއިންޓެވެ.	05
ޖުމްލަ		100

+(960) 6780715 info@thaaguraidhoo.gov.mv thaaguraidhoo.gov.mv

Supply and Delivery of Brand-New / Refurbished Excavator to Th. Guraidhoo Council

Specification

Preferred Brand	CAT or KOBELCO or HITACHI
Operating Weight	Above 8000
Engine	• Engine shall be US EPA Tier 4 Final compliant • Machine shall be a Turbo Charged, Water-cooled, 4 stroke, 4-cylinder diesel engine.
Fuel	Diesel
Transmission Type	Manual Gear
BLADE	Blade width shall be a minimum of 90" (2280 mm) for std track machines
Other Features	Air Condition with Heater Blower
Steering Position	Right hand drive
Year of Manufactured	2020 or later
Condition	Brand new or REFURBISHED
Origin	Made in Japan

+(960) 6780715 info@thaaguraidhoo.gov.mv thaaguraidhoo.gov.mv

ޖަދުވަލު - 07

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

Form of Bid Security (Bank guarantee)

WHEREAS, ...… “name of bidder” (hereinafter called “the bidder”) has submitted his Bid for Project no ....· Issued by the Ministry of Finance and Treasury on .... for construction of ....· “name of contract” (hereinafter called “the Bid”)

KNOW ALL PEOPLE by these presents that we .... “name of Bank” of .... “name od Country” having our registered office at ....· “hereinafter called “the Bank”) are bound unto ....· “name of Purchase” (hereinafter called “the Purchaser”) in the sum of * ....… for which payment well and truly to be made to the said purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents·

SEALED with the Common Seal of the said Bank this .... day of .... 20 ....

THE CONDITIONS of this obligation are:

If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid:

Or

If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:

(a) Fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the instructions to Bidders, if required; or

(b) Fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the instruction to Bidders; or

(c) Does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27·

*The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1.7 of the Instructions to Bidders

We undertake to pay to the purchaser up to above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions specifying the occurred condition or conditions·

This Guarantee will remain in force up to and including the date .... days after the deadline for submission of ids as such deadline is stated in the instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived· Any demand in respect of his Guarantee should reach Bank not later than the above date·

DATE ....

SIGNATURE OF BANK

WITNESS ....

SEAL

{signature, name, and address}

ޖަދުވަލު - 08

ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ

Form of Performance Bank Guarantee

(Unconditional)

To: ……

{*name & address of Purchaser*}

………

………

WHEREAS …………………………. [*name and address of supplier*] (hereinafter called “the Supplier”) has undertaken, in pursuance of Contract No. ……. dated ……………………... to execute …………………………… [*name of Contract and brief description of works*] (hereinafter called “the Contract”);

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract;

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of *………………... [*amount of Guarantee*] ……………………. [*amount in words*], such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of ………………… [*amount of Guarantee]* as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any

* An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall be valid until the date of the issue of the Defects Correction Certificate.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR ……………………………………

Name of Bank …………………………

Address ………………………………….

………………………………….

………………………………….

Date ……………………...………………

09 - ޖަދުވަލު

Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To: ……………………………………………………………………………………………

[name & address of Purchaser]

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, ……………………………………………………………………………………… *[name and address of Supplier]* (hereinafter called "the Supplier") shall deposit with ………………………………………………………………………. *[name of purchaser]* a Bank Guarantee his proper and faithful performance under the said Clause of the Contract in an amount of ……………. *[amount of Guarantee]* ………………………………………………… [*amount in words*].

We, the …………………………………………………. ……………………………………..

[Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to ……………………………………….. *[name of Purchaser]* on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding *…………………….... …………………………………. *[amount of Guarantee]* …………………………………………………………………………….... *[amount in words]*.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between ……………………………………………………………………… *[name of Purchaser]* and the Supplier, shall in any way release us form any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

* An amount is to be inserted by Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and full effect from the date of the advance payment under the Contract until ……………………………………. *[name of Purchaser]* receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly,

SIGNATURE AND SEAL: ………………………………………

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION: ……………………………………………

t +(960) 6780715 e info@thaaguraidhoo.gov.mv w thaaguraidhoo.gov.mv